



Reflexions sus la normalizacion de l'occitan a la Val d'Aran

Per Thomas Field

1. Introduccion

Dins los païses occidentals sèm abituats a concebre nòstras lengas coma de fenomèns plan definits, lor existéncia considerada primièr jos la forma concrèta e visuala de l'escrich. Una lenga es atal, per d'un, un «monument» que deu èsser protegit per l'escola e per las acadèmias de tota corrupcion. Pasmens, la lingüistica nos ensenha qu'una lenga viva existís primièr dins los caps e dins los comportaments de sos locutors. D'un ponch de vista scientific doncas, «las lengas» talas coma los imaginam existisson pas. Tot domeni cultural es caracterizat per una proliferacion de parlars mai o mens aparentats, totes aquelas formas essent en movement constant. Las marcas de diferéncias de classa sociala, d'origina geografica, de genre, etc., e las formas cambiadissas dins lo temps son la quítia esséncia del fenomèn lingüistic.

Pasmens, una reduccio d'aquela variacion pels besonhs de la vida en comun pòt semblar non solament utila, mas tanben desirabla en ela meteissa, e dins una societat modèrna, ont lo prestigi de l'escrich es plan fòrt, aquela diminucion de la variacion, aquela unificacion, ven una necessitat. S'agís de çò que se sona la normalizacion lingüistica¹. Çò que sèm acostumats a apelar «una lenga» dins l'Occident es doncas un fenomèn segondari, lo resultat d'un procediment de normalizacion qu'a capitat, mas qu'auriá pogut procedir differentament. Aquò significa que la noción de «lengua catalana» o «lengua aranesa» es una abstraccion, una construccion ideologica, lo resultat de debats sul plan non solament de la lingüistica mas tanben dins lo contèxt de las ideologias socialas e politicas que govèrnaran las mentalitats dels locutors.

2. Nòta personala

Lo procediment de normalizacion que s'es tengut a la Val d'Aran a procedit d'una faiçon pro originala, guidat per una comprehesión rara dels principis de la lingüistica mas tanben amb una consciéncia aguda dels enjòcs socials e politics que caracterizan la societat aranesa. Curiosament, l'aranés fa partida de mon trajècte intellectual dempuèi mas annadas d'estudis a Tolosa cap a 1975. L'una de las primièras personas amb qui poguèri escambiar d'idèas sus l'occitan èra una aranesa jove. Dins nòstras conversacions, me faguèt part de sa determinacion de mantenir la lenga de son enfança, e me faguèt descobrir las òbras de Condò Sambeat. A aquel moment, èra convencuda que sa lenga mairala, l'aranés, èra unica e isolada sul plan lingüistic. Quand li demandèri s'aviá pas jamai ensajat de parlar aquela lenga

¹ Terminologia que, dins aqueste article, comprendrà la noción de codificacion.

amb de gents de la region pirenenca vesina en França, èra primièr perplèxa, mas quelques meses mai tard me contèt una conversacion estonanta qu'aviá pogut aver amb un comengés, cadun parlant sa lenga mairala.

A la retirada ara après una carrièra de 40 ans dins l'ensenhamant de la lingüistica, del francés e de la comunicacion interculturala e de las recèrcas en granda partida consacradas a l'occitan, me retròbi actualament, per de rasons familialas, domiciliat en França a un pauc mai de 100 quilomètres de Vielha, a Tarba mai precisament. Mon estatut d'estrangier es cèrtas un desavantatge per la compreneson prigonda de çò que se passa a la Val d'Aran e de çò que s'es passat pendent las discussions normativas sus l'aranés, mas me permet a l'encòp una perspectiva exteriora que pòt èsser utila.

3. Los dangiers de la normalizacion

La normalizacion es un camp de minas, primièr per que interven sus una constellacion de formas parladas, sovent plan differentas las unas de las otras, amb la tòca de bastir un esplech susceptible de facilitar los escambis al sens larg. Aquel procediment de construccion lingüistica exigís la seleccion d'una nòrma, çò que torna a promoure una varietat parlada, o d'unas formas tiradas de la massa dels parlars existents, a un estatut que los farà aparéisser coma la realization de la lenga ela meteissa. Qué venon las formas parladas que son pas estadas causidas? Se cita de còps lo fach que d'unas zònas indigènas dels Estats Units an completament abandonat lor lenga per que correspondia pas a la forma qu'èra estada causida coma basa d'una novèla lenga normalizada.

A l'encòp, cal reconéisser que la normalizacion s'apièja sus d'ideologias que se dison pas, de las ideologias lingüisticas sovent manlevadas a las lengas ja normalizadas. La temptacion es fòrta de lausar, per exemple, un purisme academic coma lo que regna en França, ont l'Acadèmia francesa se pronónzia regularament sus «las fuitas, los tesics de lengatge e los ridiculs lo mai sovent observats dins lo francés contemporanèu». Per una lenga coma l'aranés, caliá evitar la construccion d'una nòrma fondata sul desir de gerir la lenga, de la transformar en monument sacrat. Mas d'autras causidas politicas e culturalas pòdon jogar un ròtle tanben. Se preferirà las formas qu'aluenhan nostra lenga mai possibla de las lengas vesinas? Caldrà concebre la nòrma coma la sola version «legitima» de la lenga? La tòca serà de participar a la construccion d'un sens nacional, d'una consciéncia culturala alargada?

Los lingüistas an la costuma dempuèi Haugen de decelar quatre etapas dins la normalizacion: seleccion, codificacion, elaboracion e recepcion. Mas n'es una que las deu precedir totas: la de l'apellacion, l'identitat d'aquela «lenga» que serà bastida. Quand los antropològs e los missionaris an volgut prepausar de lengas normalizadas dins de regions ruralas de las Americas o d'Africa als sègles XIX e XX, avián primièr la tasca de determinar quals parlars anavan èsser gropats jos la rubrica de la nòrma novèla e los quals devián demorar en defòra d'aquela lenga en construccion. E caliá trobar una etiqueta que correspondès a las intuicions lingüisticas dels locutors e que riscava d'èsser recebuda.

A l'epòca granda de l'occitanisme, dins las annadas 1960 e 70, la màger part dels militants reclamavan una lenga estandard unica per tota la zòna de la lenga d'òc de l'Atlantic fins als

Alps. Los mai militants dels occitanistas se disián qu'amb lo temps, aquel occitan estandard se deviá espandir pertot, sustot en çò dels joves, al detriment dels diferents parlars characteristics de las generacions mai annadidas, qu'èran destinats a desaparéisser. Èra adoptar l'ideologia que caracteriza lo francés estandard, un apròchi que riscava d'assegurar la mòrt de la màger part de las formas parladas de la lenga d'òc. La resisténcia a aquela noción maximalista es estada plan fòrta en Provença e, un pauc mai tard, en Gasconha, en partida a causa de diferéncias importantes dins la forma de parlars tradicionals dins aquellas regions, mas tanben a causa de l'existéncia de consciéncias lingüísticas ja en plaça, lo provençal e lo bearnés avent agut d'experiéncias remarcables de reconeissença culturala o oficiala a d'unes moments de l'istòria.

Mai recentament, una partida dels occitanistas a evoluat cap a una concepcion de la lenga que se pòt apelar « pluricentrica », un apròchi vengut corrent dins las recèrcas sus la planificacion lingüistica dempuèi qualche temps. Aquò significava que dins lo cas de l'occitan s'abandonarà pas la lenga comuna desenvolopada dempuèi mantuna decennia, mas se l'impausarà pas ont serà pas recebuda coma autentica o confòrma a las tradicions. L'Academia Occitana descriu aquel apròchi atal : « Çò que prepausam : publicar per tot lo territòri de gramaticas regionalas (gascona, lemosina etc.) obèrtas sus las variantas intèrnas e qu'inicien al vocabulari modèrne comun e a la lenga comuna. Lo nòstre prètzfait mai urgent a l'ora d'ara : gerir la realitat concreta (donar a cada parlar la possibilitat d'una expression complèta dins lo mond d'uèi) en tot afortir un ligam entre totes. » (Prepaus de Joan Penent sul sit de l'Academia).

4. Las solucions aranesas

En çò que concernís la Val d'Aran, cal constatar primièr a qual ponch los qu'an obrat a la construccion d'un aranés normat dins sa forma actuala (per çò qu'existissiá de per abans una autra nòrma) avián consciéncia de las realitats lingüísticas inherentes al procediment e dels dangiers que tocavan los qu'aurián abordat la tasca amb simplesa. S'agissiá, bèl primièr, de nommar la lenga, e s'a volgut soslinhar l'apertenéncia de l'aranés al domeni occitan. Puèi, s'an adoptat los principis de l'ortografia desenvolopats dins lo linhatge de la *Gramatica Occitana* d'Alibert. Atal, l'aranés normat èra pas isolat, mas fasiá partida d'una granda zòna lingüistica al passat prestigiós. Pasmens, s'a trabałhat dins una perspectiva pluricentrica, en decidissent de bastir una nòrma aranesa que pegava a las realitats dels parlars actuals, sens ensajar de sometre completament la lenga de la Val d'Aran a un occitan normat endacòm mai. Lo sit de l'Institut d'Estudis Aranesi nos assabenta « qu'er aranés, ei part integranta der espaci lingüistic occitan ». Es una constatacion que semblava evidenta als lingüistas mas benlèu pas a la majoritat dels locutors. Pel public grand, la formula seguonta, que se retròba sus mantun sit internet, es luminosa : « Aranés ei eth nòm que se da ara lengua occitana ena Val d'Aran ». Ai escrich endacòm mai : « Atal, per un compromés astuciós, l'aranés manten sa qualitat de lenga, tot en essent classat jos la rubrica « occitan ». La Val d'Aran representa donc un compromís interessant dins lo domeni de la denominacion lingüistica, una temptativa de plaçar la lenga dins un contèxt mai larg, tot en respectant las representacions tradicionals dels locutors. »

Pertocant lo desenvolopament ulterior de la nòrma e de son aplicacion, l'Acadèmia Aranesa fa pròva de realisme e d'intelligéncia lingüistica. Jusèp Loís Sans, dins un discors de presentacion d'aquela institucion met en garda los puristas tradicionals: «era Lengua non la hè era Acadèmia, era lengua la hè eth pòble», formula que soslinha lo fach que l'Acadèmia regèta la temptation de s'erigir en sola autoritat per çò que concernís l'evolucion de la lenga.

5. La Lenga normalizada coma esplech de defensa

Dins un estat modèrn, una lenga minoritària es una lenga dominada e, d'aquel fach, es una lenga en dangièr de disparicion, per que las pressions imperiosas de l'escòla e de l'administracion, coma totas las fòrças de la promocion sociala, butan los locutors cap a una utilizacion totjorn mai espandida de la lenga dominanta. Los esfòrços de planificacion lingüistica que s'exercisson amb la tòca d'affortir la preséncia de la lenga minoritària dins la vida vidanta e d'assegurar sa perennitat son doncas confrontats a una configuracion de fòrças socialas e ideologicas fòrça poderosas. Pierre Bourdieu a rampelat que s'agís d'una «lucha totala», aquela «d'impausar una vision novèla e una division novèla del mond social.» La capitada dels esfòrços en favor d'una lenga minoritària passa abans tot per un cambiament dins las actituds e las ideologias de la societat que l'emplega.

Pel public grand, l'existéncia d'una forma «estandard» de la lenga sembla benlèu senhalar ja la victòria. S'aquela lenga normada recep en mai una certana reconeissença oficiala, coma es lo cas de l'aranés, s'aurà tendéncia a pensar que la batalha es ganhada. La preséncia de la lenga a l'escòla, en particular, rasssegura e sembla un garant de son avenir. Foguèri confrontat a un exemple tipic d'aquelas actituds fa quelques annadas dins una resèrva dins lo Dakota del Sud ont aguèri l'escasença de parlar amb un jove d'un vintenat d'annadas. Li demandèri se los de sa generacion parlavan lo lakota. M'assegurèt que non, mas qu'èra pas grèu, per que los pichons aprenián la lenga a l'escòla d'ara enllà. Semblava pas trebolat pel fach que la transmission intergeneracionala del lakota aguès pres fin, e se breçava de l'illusion que l'ensenhament escolar anava garantir son novelum. A la diferéncia d'aquel jove, los defensors de l'aranés semblan aver comprés que la tasca essenciala dins los esfòrços per salvagardar una lenga es la promocion de la transmission d'aquela lenga dins la familha e dins la vida sociala en general, que tota la rèsta – la construccion d'una nòrma, la preséncia de la lenga a l'escòla, etc. – son d'etapas dins la lucha cap a aquela tòca ultima.

En considerant lo ròtle de la lenga normada dins la transformacion de las mentalitats d'una cultura minoritària, ai de còps distinguit tres mesuras, tres aisses de promocion d'aquela lenga. La primiera l'apèli «la prigondor»: s'agís de l'espandida e de la natura dels grops socials partejant d'ideologias positivas de cap a la lenga. Es important que quitament los que la parlan pas adòpten d'actituds favorablas a son existéncia, que vejan plan clarament que s'agís d'un mejan de comunicacion total e eficaça.

Lo segond ais l'apèli «l'extension» e lo definissi coma la gamma dels emplecs de la lenga que son percebuts coma normals e acceptables. Se pòt fòrça plan aver un imatge positiu de l'aranés sens èsser convencut qu'aquela lenga a sa plaça dins d'unes contèxtes socials o

mediatics. La preséncia de l'aranés dins totes los domenis de la societat, e sustot dins la vida publica, deu paréisser normala e contribuir atal a l'imatge global de son importància.

La tresena perspectiva qu'adòpti per avalorar los progrès dins la promoción d'una lenga, s'apèla «la portada». La definissi coma l'impacte cultural e politic exterior de la lenga, lo poder que deten una lenga en consequéncia de sa validacion per de grops extèrns. Va a dire que dins lo cas de l'aranés lo sostén de la Generalitat es un atot extraordinari dins aquel sens, lo genre de supòrt que manca a fòrça lengas minoritàrias. Mas que n'es del prestigi de l'aranés dins la rèsta d'Espanha? en çò dels occitans de França? Notem, en passant lo fulheton, recent de Jusèp Loís Sans entitolat «Er occitan lo cau en Aran e dehòra d'Aran», una expression justament de l'importància d'aquela perspectiva.

Los que trabalhan per promoure l'aranés coneisson lo desfís qu'es pausat dins la lucha per la subrevida d'una lenga dominada dins nòstras societats occidentalas, e son consients d'aqueles diferents aspèctes de sa defensa. Lo dinamisme dels defensors de l'aranés poiriá servir de modèl als militants per la causa d'autras lengas dominadas qu'an pas totjorn aitant consciéncia dels enjòcs socials que se pausan dins aquel procediment. Per acabar, remembrem qu'una lenga pòt fòrça plan viure e servir sa comunautat sens l'existéncia d'una varietat normada, mas qu'una lenga normalizada permet un escambi mai eficaç de comunicacion entre los membres d'una comunautat lingüistica e constituís un ponch de referencia a l'exterior de la comunautat. Pasmens, la normalizacion es pas qu'un primièr pas dins la defensa d'una lenga minoritària, porque una lenga normalizada qu'es pas transmesa oralament de generacion en generacion es una lenga mòrta.

Thomas Field
Professor emerit de lingüistica e de francés
University of Maryland, Baltimore County
Membre dera Seccion Aranesa der IEA-AALO